

Voici le CD « **ZO... Mai !** » de l'humoriste occitan « **Clamenç** »

Aprèp son passatge a l' «Òc-limpià », Clamenç se diguèt que podiá pas ne demorar aquí. E sortiguèt de son capèl, non ! pas de son capèl, mas de sa saca encantaira Beneseta, Marcèl e Magalona que vos faràn partejar d'esquèchs fissaires tirats dels eveniments màgers de l'annada 2018 : finala del Top 14 de rugbí, Copa del Monde de fotbòl, Roland Garròs, « Fake news », los migrants e l'Aquarius, las giletas jaunas, l'energia, la dictatura de las chifras... sens oblidar la vida de cada jorn !

Amb lo CD « **Zo... Mai !** » ausirètz una lenga occitana d'uèi. Aisida de comprene, parla de la vida vidanta d'un biais risolièr e prusent.

Perqué pas se far plaser 55mn 04s (durada del Cd) amb « ZO...Mai ! » ?



Après son passage à l' «Òc-limpià », Clamenç ne pouvait en rester là. Il a sorti de son chapeau, non ! pas de son chapeau, mais de son sac à surprises Beneseta, Marcèl e Magalona qui vous feront partager des sketches acides nourris des grands évènements de l'année 2018 : finale du Top 14 de rugby, Coupe du Monde de Football, Roland Garros, « Fake news », les migrants et l'Aquarius, les gilets jaunes, l'énergie, la dictature du chiffre... sans oublier la vie quotidienne !

Avec le CD « Zo...Mai ! » vous écouterez une langue occitane d'aujourd'hui. Facile à comprendre, elle évoque les évènements de 2018 d'une manière drôle et sulfureuse à la fois.

Pourquoi ne pas se faire plaisir 55mn 04s avec « ZO...Mai ! » ?



Souscription CD / Soscripcion CD : « ZO... Mai ! »

Nom : Prénom : Tél. :

Adresse précise :

Code postal : Ville :

Mèl :@.....

Souscris à :

.... exemplaire(s) du CD « **ZO...Mai !** » au prix de 12€ le CD.(*)

Soit : 12 € × =€

Chèque à l'ordre de : André CLEMENT.

Fait à : Le :

Signature :

(*): Port compris.

Pour commander : Tél. : 0686960903- Mèl : andre.clement@wanadoo.fr – Site:clamenç.fr.